



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 20.10.2014.god.

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 6 st. 1 i člana 21 i 22 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11), na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07 ... 40/11, člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. list RCG", br.60/03 i "Sl. list CG", br. 32/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), rješavajući po prijavi za registraciju promjene podataka u **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA** broj 217216 od 20.10.2014.god. podnosioca

Ime i prezime: Bojana Kolienskić

dana 20.10.2014.god. donosi

RJEŠENJE

Registruje se promjena :statuta, adrese **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA** - registarski broj **5-0240234/ 013**.

Sastavni dio Rješenja je i Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave.

Obrazloženje

Rješavajući po prijavi, za upis promjene podataka (statuta, adrese) u privrednom društvu **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA** utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za promjenu podataka shodno članu 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.6/02 i "Sl.list CG" br. 17/07...40/11) i člana 2 i 3 Upustva o radu Centralnog registra privrednih subjekata ("Sl.list CG", br.20/12), pa je odlučeno kao u izreci Rješenja.

M.P.

Načelnik

Milo Paunović
Milo Paunović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26-Administrativna taksa.

Bojana Kolienskić, 11.11.14-5



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj **5-0240234/ 013**
Matični broj **02424614**

Datum promjene podataka: 20.10.2014

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: statuta, adrese

Datum zaključenja ugovora: 18.02.2005

Datum donošenja Statuta: 18.02.2005

Datum izmjene Statuta: 20.10.2014

Adresa obavljanja djelatnosti: BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG NCO

Mjesto: PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: BULEVAR SVETOG PETRA
CETINJSKOG NCO

Sjedište: PODGORICA

Pretežna djelatnost: ZGRADA, BR. 130, 7. SPRAT
5510 Hoteli i sličan smještaj

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 3,024,556.00€

(Novčani 1.00 , nenovčani 3,024,555.00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

TANGRIL EQUITES LTD.

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Sanja Medan

Óvlašćeni zastupnik - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Izvršni direktor - neograničeno()

Pojedinačno- ()

Izdato 07.11.2014.god.

Načelnik

Milo Paunović



Crna Gora

IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj
Matični broj

5-0240234/ 012
02424614

Datum promjene podataka: 17.04.2012

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT" - PODGORICA

Izvršene su sledeće promjene: statuta, usklađavanje sa zakonom o klasifikaciji djelatnosti

Datum zaključenja ugovora: 18.02.2005

Datum donošenja Statuta: 18.02.2005

Adresa obavljanja djelatnosti: ĐOKA MIRASEVIĆA 13

Adresa za prijem službene pošte: ĐOKA MIRASEVIĆA 13

Pretežna djelatnost: 5510 Hoteli i sličan smještaj

BULEVAR SVEČAN

Datum izmjene Statuta: 10.04.2012

Mjesto: PODGORICA

Sjedište: PODGORICA

PETA CERIKOVA

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne

Oblik svojine:

bez oznake svojine društvena privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaći strani mješoviti

Upisani kapital: 3,024,556.00€

(Novčani 1.00, nenovčani 3,024,555.00)

Osnivači

Ime i prezime/Naziv:

TANGRIL EQUITES LTD-1003916

Adresa:

BRITISH VIRGIN ISLANDS ISLAND

Udio: 100%

Uloga: Osnivač

Lica u društvu

Ime i prezime:

Sanja Medan

Ovlašćeni zastupnik - neograniceno()

Pojedinačno- ()

Izvršni direktor - neograniceno()

Pojedinačno- ()

Izdato 20.10.2014.god.

Načelnik
Milo Paunović



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj dosije-a: 217216

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je Bojana Koljenšić dostavio-la dokumenat za promjenu doo društva naziva **OVERSEAS ASSETS MANAGMENT** - društvo sa ograničenom odgovornošću iz Podgorica, registarski broj 50240234 sa sledećim priložima:

Taksa za sud
Statut društva
Obrazac
Punomoćje
Taksa za službeni list
Odluka o promjeni sjedišta
Zahtjeva izmjenu:
PROMJENA ADRESE

Dokumentacija je podnijeta dana 20.10.2014.god.

KONTROLNIK

R. Vrdoljanović

Podgorica, dana 20.10.2014.god.

Bojana Koljenšić

M.P.

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

PODNOŠILAC PRIJAVE

Zastupnika
Ime i prezime: Bojana Kojenić
Telefon: _____
e-mail: _____

Država: _____

Opština: _____

*za strana fizička lica unijeti broj pasosa i državu izdavanja

Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

Privredni subjekt

Matični broj: 02424614

Registarski broj: 50240234

Puni naziv: Opuzina sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, export-import
Overseas Assets Management - Podgorica

1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA

1.1. Oblik organizovanja
 OD KD AD DOO
 NVO Ustanova Zadruga Ostali

1.2. Puni naziv:

*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum izmjene:

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum izmjene:

2. NOVA ADRESE UPRAVE - SIEDIŠTA

2.1. Opština: Podgorica 2.2. Mjesto: Podgorica
2.3. Ulica: Bul. k. Petra Cetinjskog, NCO zgrade, b. 120, 7. sprat 2.4. Broj: _____

3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država: Crna Gora
3.2. Opština: Podgorica 3.3. Mjesto: Podgorica
3.4. Ulica: Bul. k. Petra Cetinjskog, NCO zgrade, b. 120, 7. sprat 3.5. Broj: _____

4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

4.1. Promjena opštine *ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru
4.2. Opština: Podgorica 4.3. Mjesto: Podgorica

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: Bojana Kojenić

M.P.

**PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

4.4. Ulica: 4.5. Broj:

5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA

5.1. Datum rješenja:

5.2. Broj rješenja:

*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST

.

7. NOVI OBLIK SVOJINE

bez oznake svojine privatna zadružna dva ili više oblika svojine državna

8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon: + 382 /

8.2. Fax: + 382 /

8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane: www.

9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI

9.1. Poriijeklo kapitala: bez oznake projekta kapitala domaći strani mješoviti

9.2. Promjena osnovnog kapitala: Povećanje
 Smanjenje

Osnovni kapital:	Prije promjene	Iznos povećanja / smanjenja	Nakon promjene
Ukupno (novčani+nenovčani):	<input type="text"/> e	<input type="text"/> e	<input type="text"/> e
<input type="checkbox"/> novčani – iznos:	<input type="text"/> e	<input type="text"/> e	<input type="text"/> e
<input type="checkbox"/> nenovčani – iznos:	<input type="text"/> e	<input type="text"/> e	<input type="text"/> e

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

10. PROMJENA OSNIVAČA

VRSTA PROMJENE

Prestanak Registruje se Mijenja se udio

10.1. Status: Osnivač Član DOO Ortak
 Komanditor Komplementar Zadrugar Drugo
*upisati status

10.2. MB / JMB: *za strano fizičko lice unijeti broj pasoša
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

10.3. Naziv / Ime i
prezime:

10.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

10.5. Udio %

11. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- Odbor direktora
 Upravni odbor
 Skupština
 Drugo

*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca: _____

M.P. _____

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

PS-02 – Promjena podataka - Privredni subjekt

12. PROMJENA DIREKTORA I/LI ORGANA UPRAVLJANJA

VRSTA PROMJENE

- Prestanak Imenuje se Mijenja se obim ovlaštenja

12.1. Status

- Direktor Predsjednik organa upravljanja Član odbora direktora Član organa upravljanja Član upravnog odbora
- Sekretar društva Ovlašteni zastupnik Revizor Drugo

* upisati status

12.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

12.3. Ime i prezime:

12.4. Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

12.5. Ovlaštenja u prometu

- neograničena ograničena

*unijeti opis ograničenja

12.6. Ovlašten da djeluje

- Pojedinačno Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

- Članovima organa upravljanja

- Sekretarom društva

- Direktorom društva

*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

13. OSTALE REGISTRACIJE

Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

13.1. Carinski registar

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

M.P.

CRPS

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj 0312-818711-15
Podgorica, 05.11. 2014 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 20.10.2014g PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO OVERSEAS ASSETS
MANAGEMENT DOO RS SA DOKUMENTACIJOM ZA PROMJENU ADRESE
(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEA 217 216

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

odrečene dokumentacije za omračš

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

Bojana Koljenović

TANGRIL EQUITIES LTD.
BVI Co No. 1003916

A P O S T I L L E

(Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961)

1. Country British Virgin Islands

This Public Document

2. has been signed by Gail Carrington

3. acting in the capacity
of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Gail Carrington

C E R T I F I E D

5. at Road Town, Tortola
British Virgin Islands

6. the 30th day of October, 2014

7. by Deputy Governor

8. No. 6347436

9. Stamp/Seal



10. Signature

K. Spout
for Deputy Governor


CERTIFICATION

We, ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED, [REDACTED]

- Original Certificate of Good Standing.
- Original Certificate of Incumbency.
- Certified true copy of the Certificate of Incorporation.

Dated this 30th day of October, 2014.

SIGNED: _____



Ana Virginia Morales
Authorised Signatory


ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED

NOTARIAL CERTIFICATE

I, GAIL CARRINGTON, NOTARY PUBLIC in and for the British Virgin Islands, DO HEREBY CERTIFY that the attached certification has been signed by Ana Virginia Morales, in her capacity of Authorised Signatory of ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED, as Registered Agent of TANGRIL EQUITIES LTD.

In witness whereof I set my hand and seal of office this 30th day of October, 2014, at Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

SIGNED: _____



Gail Carrington
Notary Public
British Virgin Islands



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004



1EC4FESB74

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES
that, pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

TANGRIE EQUITIES LTD.

BVI COMPANY NUMBER: 1003916

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation;
6. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
7. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
8. Is not in administrative receivership; and
9. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



[Handwritten Signature]

REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

28th day of October, 2014

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
CERTIFICATE OF INCUMBENCY**

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **TANGRIL EQUITIES LTD.**, ("the Company"), do hereby certify that, according to our records, the following information is correct:

- a) The Company was incorporated under the laws of the BVI Business Companies Act, 2004 and is in good standing and full force.
- b) The Company was incorporated on the 5th day of January, 2006.
- c) The registration number of the Company is 1003916.
- d) The Sole Director of the Company as to this date is:


<u>Name</u> ELENI ANTONIOU	<u>Date Appointed</u> January 1 st 2008
-------------------------------	---
- e) The Officer of the Company as to this date is:

<u>Name</u> C & P Corporate Services Ltd	-	Secretary
---	---	-----------
- f) The Shareholder of the Company as to this date is:

<u>Name</u> BENNET SELECT CORP.	<u>Certificate No.</u> 2	<u>No. of Shares</u> 1000
------------------------------------	-----------------------------	------------------------------
- f) The Company is authorized to issue 50,000 shares of US\$1.00 par value each.
- g) The Company is not in the process of being wound up and dissolved.
- h) The Registered Agent of the Company is **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, 2nd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- i) The Registered Office of the Company is at Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, 2nd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Dated this 29th day of October, 2014

ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED



Ana Virginia Morales
Authorised Signatory



Ов.б. 16914-4 (201)

Говори се да је овај препис истоветан са његовим издатком - оригинал - простим преписом који је издат из _____ и који се састоји од _____ листе

Материјал који је овим преписом налази се

код _____
Назив _____

по _____ наплаћена и
по _____

Основни _____ од _____
г. _____

Овлашћени службеник



ME
[Signature]

CRPS

Crna Gora
MINISTARSTVO FINANSIJA - PORESKA UPRAVA
CENTAR ZA USLUGE I REGISTRACIJU
ODSJEK ZA CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
Broj 082-8119/1-15
Podgorica, 04.11. 2014 god.

ZAHTJEV ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE

DANA 20.10.2014.g PODNESENA JE PRIJAVA ZA DOO OVERSEAS ASSETS
MANAGEMENT DOO RS SA DOKUMENTACIJOM ZA promjenu adrese
(DA LI JE OSNIVANJE ILI IZMJENA), BROJ DOSIJEA 217 216

MOLIM DA ISTU DOPUNITE SA DOKUMENTACIJOM PREDATOM UZ
ZAHTJEV KAKO BI ISTA BILA POTPUNA.

UZ ZAHTJEV DOSTAVLJAMO:

Opisano postupanje se obavlja jer su
documentacija se obavlja

PODNOŠILAC ZAHTJEVA

Bojan Kojanović

MINISTERSTVO PRÁVNÍ OCHRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
CENTRUM ZA ÚSLUŽBY REGISTRAČNÍ
ÚŘAD ZA CENTRÁLNÍ REGISTRÁCIU PRÁVNÍKŮ

Právní služby
SÚ

TANGRIL EQUITIES LTD.

OVJEŠTAVLJENJE

BVI Kompanija Br. 1003916

Ukazivanje na činjenicu da je ovaj dokument, koji je izdala Tangril Equities Ltd., BVI kompanija, potvrđen u skladu s odredbama Zakona o potvrđivanju dokumenata izdanih u BVI-u, kako je to određeno u Statutu BVI-a, kako je to određeno u Statutu BVI-a, kako je to određeno u Statutu BVI-a.

APOSTIL

U skladu s odredbama Statuta (Haška Konvencija 5. oktobra 1961)

1. Zemlja: Britanska Djevičanska Ostrva
2. Potpisan je od strane: Gail Carrington
3. Opunomoćenog u svojstvu: Javni notar
4. Dokument ima žig/pečat: Gail Carrington
5. U: Road Town, Tortola, Britanska Djevičanska Ostrva
6. Ovjereno: 30. oktobra 2014. godine
7. Od strane: Zamjenik Guvernera
8. 
9. Pečat: Zamjenik Guvernera, Vlada Djevičanskih Ostrva
10. Potpis: K. Shoutt za Zamjenika Guvernera




Ja, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice,

br. 03-60-43/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No. 03-60-48/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.



Troškovi prevoda iznose _____ €
Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____

MIRJANA DELIĆ
STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLJEŠKI JEZIK
PERMANENT COURT INTERPRETER FOR ENGLISH LANGUAGE
TAMBAKULIŠTA

Podgorica, 29.11.2005. godine
Mirjana Delić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Permanent court interpreter for the English language

Podgorica, 29.11.2005. godine
Mirjana Delić
Stalni sudski tumač za engleski jezik
Permanent court interpreter for the English language

TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA
BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

POTVRDA O BONITETU
(POGLAVLJE 235)

Kod: 1EC4FE5B74


VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA sa Britanskih Djevičanskih ostrva, OVIM
DOKUMENTOM POTVRĐUJE, shodno BVI Zakonu o privrednim društvima, 2004,

TANGRIL EQUITIES LTD.
BROJ BVI KOMPANIJE: **1003916**

1. da je društvo upisano u Privrednom registru;
2. da je platilo sve takse i kazne koje su dospjele i plative shodno Zakonu;
3. nije predalo ugovore o udruživanju ili konsolidaciji koji nisu stupili na snagu;
4. nije predalo ugovore o nagodbi koji još nisu stupili na snagu;
5. nije u procesu dobrovoljne likvidacije;
6. nije u procesu likvidacije shodno Aktu o prezaduženosti iz 2003;
7. nije pod prinudnom upravom shodno Aktu o prezaduženosti iz 2003;
8. nije pod stečajnom upravom; i
9. nije pokrenut postupak brisanja naziva kompanije iz Privrednog registra.

Okrugli pečat sljedeće sadržine:
VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA
FSC
BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION
(Komisija za finansijske usluge)

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA:
Svojeručni potpis: *nečitak*
Datum: 28. oktobra, 2014



TERITORIJA BRITANSKIH DJEVIČANSKIH OSTRVA

BVI ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA, 2004

OVJERENA VJERODOSTOJNA KOPIJA

Icaza, Gonzales-Ruiz & Aleman (BVI) Trust Limited

Kao Registrovani agent kompanije:

TANGRIL EQUITIES LTD.

Datum: 30. oktobar 2014

Potpis: nečitak

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

(ČLAN 7)

Vodilac Registra korporativnih poslova sa Britanskih Djevičanskih Ostrva OVIM POTVRĐUJE da su, shodno BVI Zakonu o privrednim društvima, 2004, svi neophodni zahtjevi Zakona u pogledu registracije ispunjeni,

TANGRIL EQUITIES LTD.

BVI BROJ KOMPANIJE: 1003916

je registrovana na BRITANSKIM DJEVIČANSKIM OSTRVIMA kao BVI POSLOVNA KOMPANIJA.

Okrugli žig sljedeće sadržine:

Svojeručni potpis Asistenta Vodioca: *nečitak*

VODILAC REGISTRA KORPORATIVNIH POSLOVA

Datum: 5. januar, 2006

FSC, BVI FINANCIAL SERVICES COMMISSION

(Komisija za finansijske usluge)

BBC001G



a, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
language, appointed by the Minister of Justice
br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.
pri čemu je ovaj prevod vjeran originalu.
Henceforth this translation to be true to its
content and substance in English language.
original text made in English language.

Prostorni prevod iznose _____ €

translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____



A P O S T I L L E

(Convention De La Haye Du 5 Octobre 1961)

1. Country British Virgin Islands

This Public Document

2. has been signed by Gail Carrington

3. acting in the capacity
of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Gail Carrington

C E R T I F I E D

5. at Road Town, Tortola
British Virgin Islands

6. the 30th day of October, 2014

7. by Deputy Governor

8. No. 6347436

9. Stamp/Seal



10. Signature

K. Stout
.....
for Deputy Governor


CERTIFICATION

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **TANGRIL EQUITIES LTD.** with the BVI Company No. **1552861**, **DO HEREBY CERTIFY** that attached are the following documents together:

- Original Certificate of Good Standing.
- Original Certificate of Incumbency.
- Certified true copy of the Certificate of Incorporation.

Dated this 30th day of October, 2014.

SIGNED: _____



Ana Virginia Morales
Authorised Signatory

ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED

NOTARIAL CERTIFICATE


I, **GAIL CARRINGTON**, NOTARY PUBLIC in and for the British Virgin Islands, **DO HEREBY CERTIFY** that the attached certification has been signed by Ana Virginia Morales, in her capacity of Authorised Signatory of **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, as Registered Agent of **TANGRIL EQUITIES LTD.**

In witness whereof I set my hand and seal of office this 30th day of October, 2014, at Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

SIGNED: _____



Gail Carrington
Notary Public
British Virgin Islands



TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004



1EC4FE6B74

CERTIFICATE OF GOOD STANDING
(SECTION 235)

The REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS, of the British Virgin Islands HEREBY CERTIFIES that pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004 at the date of this certificate, the company,

TANGRIE EQUITIES LTD.

BVI COMPANY NUMBER: 1003916

1. Is on the Register of Companies;
2. Has paid all fees and penalties due under the Act;
3. Has not filed articles of merger or consolidation that have not become effective;
4. Has not filed articles of arrangement that have not yet become effective;
5. Is not in voluntary liquidation;
6. Is not in liquidation under the Insolvency Act, 2003;
7. Is not in receivership under the Insolvency Act, 2003;
8. Is not in administrative receivership; and
9. Proceedings to strike the name of the company off the Register of Companies have not been instituted.



REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS

28th day of October, 2014

**TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
CERTIFICATE OF INCUMBENCY**

We, **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, a British Virgin Islands Company, acting as Registered Agent of **TANGRIL EQUITIES LTD.**, ("the Company"), do hereby certify that, according to our records, the following information is correct:

- a) The Company was incorporated under the laws of the BVI Business Companies Act, 2004 and is in good standing and full force.
- b) The Company was incorporated on the 5th day of January, 2006.
- c) The registration number of the Company is 1003916.
- d) The Sole Director of the Company as to this date is:

<u>Name</u> ELENI ANTONIOU	<u>Date Appointed</u> January 1 st 2008
-------------------------------	---
- e) The Officer of the Company as to this date is:

<u>Name</u> C & P Corporate Services Ltd	Secretary
---	-----------
- f) The Shareholder of the Company as to this date is:

<u>Name</u> BENNET SELECT CORP.	<u>Certificate No.</u> 2	<u>No. of Shares</u> 1000
------------------------------------	-----------------------------	------------------------------
- f) The Company is authorized to issue 50,000 shares of US\$1.00 par value each.
- g) The Company is not in the process of being wound up and dissolved.
- h) The Registered Agent of the Company is **ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED**, Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, 2nd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- i) The Registered Office of the Company is at Vanterpool Plaza, Wickhams Cay I, 2nd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

Dated this 29th day of October, 2014

ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN (BVI) TRUST LIMITED




Ana Virginia Morales
Authorised Signatory



CERTIFIED A TRUE COPY
Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman (BVI) Trust
Limited, as Registered Agent of

TERRITORY OF THE BRITISH VIRGIN ISLANDS
BVI BUSINESS COMPANIES ACT, 2004

TANGRIL EQUITIES LTD.

Date: 30th October, 2014
Signature: 


CERTIFICATE OF INCORPORATION
(SECTION 7)

The Registrar of Corporate Affairs, of the British Virgin Islands
HEREBY CERTIFIES, that pursuant to the BVI Business Companies Act, 2004, all the
requirements of the Act in respect of incorporation having been complied with,

TANGRIL EQUITIES LTD.

BVI COMPANY NUMBER: 1003916

is incorporated in the BRITISH VIRGIN ISLANDS as a BVI BUSINESS COMPANY.



BBC001G

Ass. REGISTRAR OF CORPORATE AFFAIRS
5th day of January, 2005

POWER OF ATTORNEY

Tangril Equities Ltd

Shares Overseas Assets

management Podgorica, a limited liability company for production, trade and services, export-import, registered with the Central Registry of Business Entities in Podgorica, reg. no. 50240234, PIN 02424614 (hereinafter the "Company") hereby

AUTHORISES

Prelevic Law Firm OD Podgorica, and each individually:

- Dragan Prelevic, attorney-at-law from Podgorica;
- Dalibor Tomovic, attorney-at-law from Podgorica;
- Bojana Koljensic, lawyer from Podgorica, and
- Danilo Fatic, lawyer from Podgorica,

to act on behalf and for the account of the issuer, and in particular undertake the following actions:

- Sign Decision on Change of Company Seat;
- Register with the Central Registry of Business Entities in Podgorica the change of Company address;
- Sign consolidated Articles of Association;
- Sign registration application;
- Submit and collect registration documents from the Central Registry of Business Entities;
- File all required motions, deliver and receive documents, sign any other document, statement or decision, as well as undertake all legal and factual actions deemed necessary or useful for the registration of the mentioned change.

The abovementioned persons are hereby authorized to assign some or all authorizations to third persons affiliated with Prelevic Law Firm OD Podgorica.

This Power of Attorney shall enter into force on the day of its issuance and shall remain in force for one year or earlier if notice of the Company having revoked the same shall have been received by the said Attorney or by the Company Secretary to whom all inquiries regarding its validity should be addressed.

On 6 October 2014.

(stamp and signature of the Founder)


Signed (or sealed) this day in my presence by

ELENI ANTONIOU

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 6th day of October 2014

VIOLETTA GREGORIOU
Certifying Officer Nicosia - Cyprus


[Signature]



Tangril Equities Ltd
British Virgin Islands Tortola
Vantierpool Plaza, 2nd floor
Wickams Cay 1

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs. **VIOLETTA GREGORIOU**.....
 a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.
 Nicosia - CYPHUS

Date..... **07 OCT 2014**


 District Officer Nicosia
S. TZIONI



APOSTILLE
 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**.
 This public document

2. has been signed by **S. TZIONI**

3. acting in the capacity of **District Officer**

4. bears the seal/stamp of the

Certified

5. at Nicosia. **D. KATSARA** 6. the **07 OCT 2014**

7. by

8. No **229271/14**

9. Seal/stamp: 10 Signature: 

Permanent Secretary
 Ministry of Justice and Public Order



POWER OF ATTORNEY

Tangril Equites Ltd, British Virgin Islands, Vuderpool Plaza, 2nd floor, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, reg. no. 1003916, as the founder and holder of 100% shares Overseas Assets management Podgorica, a limited liability company for production, trade and services, export-import, registered with the Central Registry of Business Entities in Podgorica, reg. no. 50240234, PIN 02424614 (hereinafter the "Company") hereby

AUTHORISES

Prelevic Law Firm OD Podgorica, and each individually:

- Dragan Prelevic, attorney-at-law from Podgorica;
- Dalibor Tomovic, attorney-at-law from Podgorica;
- Bojana Koljensic, lawyer from Podgorica, and
- Danilo Fatic, lawyer from Podgorica,

to act on behalf and for the account of the Issuer, and in particular undertake the following actions:

- Sign Decision on Change of Company Seat;
- Register with the Central Registry of Business Entities in Podgorica the change of Company address;
- Sign consolidated Articles of Association;
- Sign registration application;
- Submit and collect registration documents from the Central Registry of Business Entities;
- File all required motions, deliver and receive documents, sign any other document, statement or decision, as well as undertake all legal and factual actions deemed necessary or useful for the registration of the mentioned change.

The abovementioned persons are hereby authorized to assign some or all authorizations to third persons affiliated with Prelevic Law Firm OD Podgorica.

This Power of Attorney shall enter into force on the day of its issuance and shall remain in force for one year or earlier if notice of the Company having revoked the same shall have been received by the said Attorney or by the Company Secretary to whom all inquiries regarding its validity should be addressed.

On 6 October 2014.



(stamp and signature of the Founder)

Signed (or sealed) this day in my presence by

ELENI ANTONIOU

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 6th day of *October* 2014

VIOLETTA GREGORIOU
Certifying Officer Nicosia - Cyprus



Tangril Equities Ltd
British Virgin Islands Tortola
Vuderpool Plaza, 2nd floor
Wickhams Cay 1

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mrs. **VIOLETTA GREGORIOU**..... a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(I)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

Date..... **07 OCT 2014**

S. Tzioni
District Officer Nicosia

S. TZIONI



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**.
This public document
2. has been signed by **S. TZIONI**
3. acting in the capacity of **District Officer**
4. bears the seal/stamp of the
Certified
5. at Nicosia. **D. KATSARA** 6. the **07 OCT 2014**
7. by
8. No **229271/14**
9. Seal/stamp: 10 Signature: *[Signature]*

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



PUNOMOĆJE

Tangril Equities Ltd,

ao osnivač i vlasnik 100% udjela Overseas Assets Management Podgorica, društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, izvoz-uvoz, registrovanog u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, Reg. Br. 50240234, PIB 02424614 (u daljem tekstu „Kompanija“) ovim

OVLAŠĆUJE

Advokatsku kancelariju Prelević OD Podgorica, i pojedinačno:

- Dragan Prelević,
- Dalibor Tomović,
- Bojana Koljenšić,
- Danilo Fatić, prav

da postupaju u ime i za račun Davaoca punomoćja, te preduzimaju sljedeće radnje:

- potpišu Odluku o promjeni sjedišta Kompanije;
- registruju u Centralnom Registru privrednih subjekata u Podgorici promjenu adrese Kompanije;
- potpišu konsolidovani Statut;
- potpišu prijavu za registraciju;
- predaju i preuzimaju dokumentaciju o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata;
- podnose sve tražene predloge, predaju i preuzimaju dokumente, potpisuju ostala dokumenta, izjave ili odluke, kao i preduzimaju sve pravne i druge radnje koje se smatraju neophodnim ili korisnim za registraciju pomenute promjene.

Gore pomenute osobe su ovdje ovlašćene da ustupe određena ili sva ovlašćenja trećim licima koja su zaposlena u Advokatskoj kancelariji Prelević OD Podgorica.

Ovo Punomoćje će stupiti na snagu na dan izdavanja i važiće jednu godinu ili kraće ako obavještenje o poništenju istog od strane Kompanije primi pomenuti Zastupnik ili Sekretar Kompanije kojem se upućuju svi upiti u vezi sa važenjem Punomoćja.



6. oktobra, 2014.
(Pečat i potpis osnivača)
Svojeručni potpis: Eleni Antoniou

Tangril Equities Ltd



Wickams Cay 1

Okrugli pečat sljedeće sadržine:
Tangril Equities Ltd.



Okrugli pečat sljedeće sadržine:
TASDIK MEMURU, Ovjerilac

Potpisano (ili ovjereno) danas u mom prisustvu od strane osobe Eleni Antoniou. Kao Ovjerilac, potvrđujem samo potpis koji se pojavljuje na dokumentu i ne preuzimam odgovornost za sadržaj ovog dokumenta. Potvrđujući ovo, stavljam svoj potpis i zvanični pečat, dana 6. oktobra 2014. godine.

Svojeručni potpis: Violetta Gregoriou, Ovjerilac Nikozija - Kipar

Ovim se potvrđuje da je potpis iznad/nad navedeni papira potpis Violetta Gregoriou, [redacted], shodno Zakonu o ovjeriocima 165(1)2012, prema kojem se ovjeravaju potpisi i pečati, te da je pečat nasuprot navedenog potpisa, od strane Ovjerioca iz Nikozije. Načelnik distrikta potvrđuje samo potpis Ovjerioca i ne preuzima odgovornost za sadržaj ovog dokumenta.

Nikozija – Kipar

Datum 07.10.2014

Svojeručni potpis i faksimil: S. Tzoni, Načelnik Distrikta, Nikozija

Okrugli pečat: Načelnika distrikta, Nikozija, Lefkosa Kaza Amiri



APOSTIL

(Haška Konvencija 5. oktobra 1961)

1. Zemlja: Kipar

Ovaj javni dokument

2. Potpisan je od strane: S. TZIONI

3. Opunomoćenog u svojstvu: Načelnik Distrikta

4. Dokument ima žig/pečat: Načelnik Distrikta

5. U: Nikozija

6. Ovjereno: 7. oktobra 2014. godine

7. Od strane: D. KATSARA

8. Broj: 229271/14

9. Pečat: Ministarstvo pravde i javnog reda

10. Potpis: (Potpis nečitak) Stalni sekretar, Ministarstvo pravde i javnog reda



a, Mirjana Delić,
I, Mirjana Delić,

stalni sudski tumač za engleski jezik,
permanent court interpreter for the English
postavljena rješenjem Ministarstva pravde
language, appointed by the Minister of Justice

br. 03-6048/05 od 29.11.2005. godine,
with the Decision No 03-6048/05 of 29th November 2005.

potvrđujem da je ovaj prevod vjeran originalu,
Herewith state this translation to be true to its
koji je sastavljen na engleskom jeziku.
original text made in English language.

Troškovi prevoda iznose _____ €

Translation expenses equal _____ €

Podgorica, _____



Na osnovu člana 71. Zakona o privrednim društvima Crne Gore (Službeni list Crne Gore broj 6/02, 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), i u skladu sa članom 35 Statuta privrednog društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, export - import "OVERSEAS ASSETS MANAGMENT"- Podgorica, registrovano kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici pod registarskim brojem 50240234 , matični broj 02424614 (u daljem tekstu: „Društvo“), osnivač Društva „TANGRIL EQUITES LTD“, British Virgin Islands, Vunderpool Plaza, 2nd floor, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, reg.br.1003916, (u daljem tekstu: „Osnivač“), donosi sljedeću:

ODLUKU

Član 1

Osnivač je donio odluku da sjedište Društva prestaje biti Đoka Miraševića 13 i da će novo sjedište i adresa za prijem službene pošte Društva od dana stupanja na snagu ove Odluke biti na novoj adresi Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, NCO zgrada, br.130, 7.sprat , 81000 Podgorica.


Član 2

Prethodno navedena promjena registrovaće se kod Centralnog registra Privrednih subjekata u Podgorici.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Podgorici, dana 20.10.2014.godine

Za osnivača



Bojana Koljenšić, po punomoćju

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, export-import „Overseas Assets Managment“ d.o.o. iz Podgorice, osnivač jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću – „TANGRIL EQUITES LTD“, British Virgin Islands, Vunderpool Plaza, 2nd floor, Wickhams Cay 1, Road Town Tortola, reg.br.1003916,

Dana 20.10.2014.godine, donosi:

**P R E Č I Š Ć E N I S T A T U T
J E D N O Č L A N O G D R U Š T V A S A O G R A N I Ć E N O M
O D G O V O R N O Š Ć U**

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Na osnovu Odluke o osnivanju Društva i Zakona o privrednim društvima, Društvo „Overseas Assets Managment“ je organizovano kao privredno društvo, a oblik Društva je Društvo sa ograničenom odgovornošću. (u daljem tekstu Društvo).

Član 2.

Društvo je osnovano i traje na neodređeno vrijeme i to sve dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za obavljanje djelatnosti i njegovo postojanje.

Član 3.

Društvo je dužno da posluje u skladu sa zakonom, dobrim poslovima, običajima i normama.

NAZIV DRUŠTVA

Član 4.

Naziv Društva je:

„Overseas Assets Managment“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge.

Skraćeni naziv Društva je:
„Overseas Assets Managment“ d.o.o.

Izvršni direktor može izvršiti promjenu naziva Društva uz obavezu upisa promjene u centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

SJEDIŠTE DRUŠTVA I ADRESA NA KOJU SE ŠALJU ZVANIČNI DOPISI

Član 5.

Sjedište Društva i adresa na koju se šalju zvanični dopisi je: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, NCO zgrada, br.130, 7.sprat , 81000 Podgorica.

Izvršni direktor ili lice koje on ovlasti može izvršiti promjenu sjedišta Društva uz obavezu upisa promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

DJELATNOST DRUŠTVA

Djelatnost Društva obuhvata:

- 01.11 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica
- 01.12 Gajenje pirinča
- 01.13 Gajenje povrća, bostana, korjenastih i krtolastih biljaka
- 01.14 Gajenje šećerne trske
- 01.15 Gajenje duvana
- 01.16 Gajenje biljaka za proizvodnju vlakana
- 01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka
- 01.21 Gajenje grožđa
- 01.22 Gajenje tropskog i suptropskog voća
- 01.23 Gajenje agruma
- 01.24 Gajenje jabučastog i koštičavog voća
- 01.25 Gajenje ostalog drvenastog, žbunastog i jezgrastog voća
- 01.26 Gajenje uljnih plodova
- 01.27 Gajenje biljaka za pripremanje napitaka
- 01.28 Gajenje začinskog, aromatičnog i ljekovitog bilja
- 01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka
- 01.30 Gajenje sadnog materijala
- 01.41 Uzgoj muznih krava

- 01.42 Uzgoj i drugih goveda i bivola
- 01.43 Uzgoj konja i drugih kopitara
- 01.45 Uzgoj ovaca i koza
- 01.46 Uzgoj svinja
- 01.47 Uzgoj živine
- 01.49 Uzgoj ostalih životinja
- 01.50 Mješovita poljoprivredna proizvodnja
- 01.61 Uslužne djelatnosti za gajenje usjeva u zasada
- 01.62 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 01.63 Aktivnosti poslije žetve
- 01.64 Dorada sjemena
- 01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne djelatnosti
- 02.30 Sakupljanje šumskih plodova, osim drveta
- 02.40 Uslužne djelatnosti u vezi sa šumarstvom
- 03.11 Morski ribolov
- 03.12 Slatkovodni ribolov
- 03.22 Slatkovodna akvakultura
- 07.21 Vađenje ruda uranijuma i torijuma
- 07.29 Vađenje ostalih ruda obojenih metala
- 08.11 Vađenje građevinskog i ukrasnog kamena, krečnjeka, sirovog gipsa, krede i škriljca
- 08.12 Vađenje šljunka, pijeska, gline i kaolina
- 08.91 Vađenje minerala za proizvodnju mineralnih đubriva i hemikalija
- 08.92 Vađenje treseta
- 08.93 Vađenje soli
- 08.99 Ostalo vađenje ruda i kamena
- 09.10 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem nafte i prirodnog gasa
- 09.90 Uslužne djelatnosti u vezi sa vađenjem ostalih ruda i kamena
- 10.11 Prerada i konzervisanje mesa
- 10.12 Prerada i konzervisanje živinskog mesa
- 10.13 Proizvodnja mesnih preradevina
- 10.20 Prerada i konzervisanje ribe, ljuskara i mekušaca
- 10.31 Prerada i konzervisanje krompira
- 10.32 Proizvodnja sokova od voća i povrća
- 10.39 Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.41 Proizvodnja ulja i masti
- 10.42 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
- 10.51 Prerada mlijeka i proizvodnja sireva
- 10.52 Proizvodnja sladoleda
- 10.61 Proizvodnja mlinskih proizvoda

- 10.62 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba
- 10.71 Proizvodnja hljeba, svježeg peciva i kolača
- 10.72 Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
- 10.73 Proizvodnja makarona, rezanaca i sličnih proizvoda od brašna
- 10.81 Proizvodnja šećera
- 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i konditorskih proizvoda
- 10.83 Prerada čaja i kafe
- 10.84 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
- 10.85 Proizvodnja gotovih jela
- 10.86 Proizvodnja homogenizovanih hranljivih preparata i dijetetske hrane
- 10.89 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
- 10.91 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje
- 10.92 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce
- 11.01 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
- 11.02 Proizvodnja vina od grožđa
- 11.03 Proizvodnja pića i ostalih voćnih vina
- 11.04 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermentisanih pića
- 11.05 Proizvodnja piva
- 11.06 Proizvodnja slada
- 11.07 Proizvodnja osvježavajućih pića, mineralne vode i ostale flaširane vode
- 12.00 Proizvodnja duvanskih proizvoda
- 13.10 Priprema i pređenje tekstilnih vlakana
- 13.20 Proizvodnja tkanina
- 13.30 Dovršavanje tekstila
- 13.91 Proizvodnja pletenih i kukičanih matelijala
- 13.92 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
- 13.93 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod
- 13.94 Proizvodnja užadi, kanapa, pletenica i mreža
- 13.95 Proizvodnja netkanog tekstila i predmeta od netkanog tekstila, osim odjeće
- 13.96 Proizvodnja ostalog tehničkog i industrijskog tekstila
- 13.99 Proizvodnja ostalih tekstilnih predmeta
- 14.11 Proizvodnja kožne odjeće
- 14.12 Proizvodnja radne odjeće
- 14.13 Proizvodnja ostale odjeće
- 14.14 Proizvodnja rublja
- 14.19 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora
- 14.20 Proizvodnja proizvoda od krzna
- 14.31 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
- 14.39 Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
- 15.11 Štavljenje i dorada kože i dorada i bojenje krzna

- 15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torbi i slično, saračkih proizvoda i kaiševa
- 15.20 Proizvodnja obuće
- 16.10 Rezanje i obrada drveta
- 16.21 Proizvodnja furnira i ploča od drveta
- 16.22 Proizvodnja parketa
- 16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
- 16.24 Proizvodnja drvene ambalaže
- 16.25 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
- 17.11 Proizvodnja vlakana celuloze
- 17.12 Proizvodnja papira i kartona
- 17.21 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
- 17.22 Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 17.23 Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
- 17.24 Proizvodnja tapeta
- 17.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
- 18.11 Štampanje novina
- 18.12 Ostalo štampanje
- 18.13 Usluge pripreme za štampu
- 18.14 Knjigovezačke i srodne usluge
- 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
- 19.10 Proizvodnja produkata koksovanja
- 19.20 Proizvodnja derivata nafte
- 20.11 Proizvodnja industrijskih gasova
- 20.12 Proizvodnja sredstava za spravljenje boja i pigmenata
- 20.13 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija
- 20.14 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija
- 20.15 Proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih jedinjenja
- 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima
- 20.17 Proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima
- 20.20 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu
- 20.30 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
- 20.41 Proizvodnja sapuna i detardženata, sredstava za čišćenje i poliranje
- 20.42 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata
- 20.51 Proizvodnja eksploziva
- 20.52 Proizvodnja sredstava za lijepljenje
- 20.53 Proizvodnja eteričnih ulja
- 20.59 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
- 20.60 Proizvodnja vještačkih vlakana
- 21.10 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
- 21.20 Proizvodnja farmaceutskih preparata

- 22.11 Proizvodnja guma za vozila, protektiranje guma za vozila
- 22.19 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
- 22.21 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
- 22.22 Proizvodnja ambalaže od plastike
- 22.23 Proizvodnja predmeta od plastike za građevinarstvo
- 22.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
- 23.11 Proizvodnja ravnog stakla
- 23.12 Oblikovanje i obrada ravnog stakla
- 23.13 Proizvodnja šupljeg stakla
- 23.14 Proizvodnja staklenih vlakana
- 23.19 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući tehničke staklene proizvode
- 23.20 Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
- 23.31 Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
- 23.32 Proizvodnja opeke, crijepa i građevinskih proizvoda od pečene gline
- 23.41 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta
- 23.42 Proizvodnja sanitarnih keramičkih proizvoda
- 23.43 Proizvodnja izolatora i izolacionog pribora od keramike
- 23.44 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
- 23.49 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda
- 23.51 Proizvodnja cementa
- 23.52 Proizvodnja kreča i gipsa
- 23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenog za građevinarstvo
- 23.62 Proizvodnja proizvoda od gipsa namijenjenog za građevinarstvo
- 23.63 Proizvodnja svježeg betona
- 23.64 Proizvodnja maltera
- 23.65 Proizvodnja proizvoda od cementa s vlaknima
- 23.69 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i cementa
- 23.70 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena
- 23.91 Proizvodnja brusnih proizvoda
- 23.99 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala
- 24.10 Proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura
- 24.20 Proizvodnja čeličnih cijevi, šupljih profila i priključaka
- 24.31 Hladno valjanje šipki
- 24.32 Hladno valjanje pljosnatih proizvoda
- 24.33 Hladno oblikovanje profila
- 24.34 Hladno vučenje žice
- 24.41 Proizvodnja plemenitih metala
- 24.42 Proizvodnja aluminijuma
- 24.43 Proizvodnja olova, cinka i kalaja
- 24.44 Proizvodnja bakra

- 24.45 Proizvodnja ostalih obojenih metala
- 24.53 Livenje lakih metala
- 24.54 Livenje ostalih obojenih metala
- 25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i djelova konstrukcija
- 25.12 Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 25.21 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje
- 25.29 Proizvodnja ostalih metalnih cistjerna, rezervoara i kontejnera
- 25.30 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje
- 25.40 Proizvodnja oružja i municije
- 25.50 Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha
- 25.61 Obrada i prevlačenje metala
- 25.62 Mašinska obrada metala
- 25.71 Proizvodnja sječiva
- 25.72 Proizvodnja brava i okova
- 25.73 Proizvodnja alata
- 25.91 Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
- 25.92 Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 25.93 Proizvodnja žičanih proizvoda, lanaca i opruga
- 25.94 Proizvodnja veznih elemenata i vijačnih mašinskih proizvoda
- 25.99 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 26.11 Proizvodnja elektronskih elemenata
- 26.12 Proizvodnja štampanih elektronskih ploča
- 26.20 Proizvodnja kompjutera i periferne opreme
- 26.30 Proizvodnja komunikacione opreme
- 26.40 Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
- 26.51 Proizvodnja mjernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata i aparata
- 26.52 Proizvodnja satova
- 26.60 Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme
- 26.70 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
- 26.80 Proizvodnja magnetnih i optičkih nosilaca zapisa
- 27.11 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
- 27.12 Proizvodnja opreme za distribuciju električne energije i opreme za upravljanje električnom energijom
- 27.20 Proizvodnja baterija i akumulatora
- 27.31 Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
- 27.32 Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
- 27.33 Proizvodnja opreme za povezivanje žice i kablova
- 27.40 Proizvodnja opreme za osvjetljenje
- 27.51 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo

- 27.52 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo
- 27.90 Proizvodnja ostale električne opreme
- 28.11 Proizvodnja motora i turbina, osim za letjelice i motorna vozila
- 28.12 Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
- 28.13 Proizvodnja ostalih pumpi i kompresora
- 28.14 Proizvodnja ostalih slavina i ventila
- 28.15 Proizvodnja lezajeva, zupčanika i zupčastih pogonskih elemenata
- 28.21 Proizvodnja industrijskih peći i gorionika
- 28.22 Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
- 28.23 Proizvodnja kancelarijskih mašina i opreme, osim kompjutera i kompjuterske opreme
- 28.24 Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
- 28.25 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstva
- 28.29 Proizvodnja ostalih mašina i aparata opšte namjene
- 28.30 Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
- 28.41 Proizvodnja mašina za obradu metala
- 28.49 Proizvodnja ostalih mašina i alatki
- 28.91 Proizvodnja mašina za metalurgiju
- 28.92 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 28.93 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duvana
- 28.94 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože
- 28.95 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona
- 28.96 Proizvodnja mašina za izradu plastike i gume
- 28.99 Proizvodnja mašina za ostale specijalne namjene
- 29.10 Proizvodnja motornih vozila
- 29.20 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
- 29.31 Proizvodnja električne i elektronske opreme za motorna vozila
- 29.32 Proizvodnja ostalih djelova i dodatne opreme za motorna vozila
- 30.11 Izgradnja brodova i plovni objekata
- 30.12 Izrada čamaca za sport i razonodu
- 30.20 Proizvodnja lokomotiva i šinskih vozila
- 30.30 Proizvodnja vazdušnih i svemirskih letjelica i odgovarajuće opreme
- 30.40 Proizvodnja borbenih vojnih vozila
- 30.91 Proizvodnja motocikala
- 30.92 Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
- 30.99 Proizvodnja ostale transportne opreme
- 31.01 Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
- 31.02 Proizvodnja kuhinjskog namještaja
- 31.03 Proizvodnja madraca
- 31.09 Proizvodnja ostalog namještaja

- 31.13 Proizvodnja imitacije nakita i sreodnih proizvoda
- 32.11 Kovanje novca
- 32.12 Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
- 32.20 Proizvodnja muzičkih instrumenata
- 32.30 Proizvodnja sportske opreme
- 32.40 Proizvodnja igara i igračaka
- 32.50 Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
- 32.91 Proizvodnja metli i četki
- 32.99 Proizvodnja ostalih predmeta
- 33.11 Popravka metalnih proizvoda
- 33.12 Popravka mašina
- 33.13 Popravka elektronske i optičke opreme
- 33.14 Popravka električne opreme
- 33.15 Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 33.16 Popravka i održavanje letjelica i svemirskih letjelica
- 33.17 Popravka i održavanje druge transportne robe
- 33.19 Popravka ostale opreme
- 33.20 Montaža industrijskih mašina i opreme
- 35.11 Proizvodnja električne energije
- 35.12 Prenos električne energije
- 35.13 Distribucija električne energije
- 35.14 Trgovina električnom energijom
- 35.21 Proizvodnja gasa
- 35.22 Distribucija gasovitih proizvoda gasovodom
- 35.23 Trgovina gasovitim proizvodima preko gasovodne mreže
- 35.30 Snabdijevanje parom i klimatizacija
- 36.00 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
- 37.00 Uklanjanje otpadnih voda
- 38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada
- 38.12 Sakupljanje opasnog otpada
- 38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada
- 38.22 Prerada i odstranjivanje opasnog otpada
- 38.31 Rastavljanje olupina
- 38.32 Reciklaža sortiranog otpada
- 39.00 Čišćenje životne sredine i druge aktivnosti u vezi sa upravljanjem otpadom
- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.11 Izgradnja puteva i autoputeva
- 42.12 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 42.13 Izgradnja mostova i tunela

- 42.21 Izgradnja cjevovoda
- 42.22 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.91 Izgradnja hidro objekata
- 42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.12 Pripremna gradilišta
- 43.13 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.29 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.31 Malterisanje
- 43.32 Ugradnja stolarije
- 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 43.91 Krovni radovi
- 43.99 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 45.11 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 45.19 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 45.20 Održavanje i popravka motornih vozila
- 45.31 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.32 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 45.40 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 46.11 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 46.12 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 46.13 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 46.14 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 46.15 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 46.16 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 46.17 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 46.18 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 46.19 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 46.21 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 46.22 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 46.23 Trgovina na veliko životinjama
- 46.24 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom
- 46.31 Trgovina na veliko voćem i povrćem

- 46.32 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 46.33 Trgovina na veliko mlječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 46.34 Trgovina na veliko pićem
- 46.35 Trgovina na veliko, duvanskim proizvodima
- 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 46.37 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 46.38 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare i mekušce
- 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 46.41 Trgovina na veliko tekstilom
- 46.42 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 46.43 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 46.44 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 46.45 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
- 46.46 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- 46.47 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjtljenje
- 46.48 Trgovina na veliko satovima i nakitom
- 46.49 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 46.51 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima
- 46.52 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 46.61 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i proborom
- 46.62 Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 46.63 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 46.64 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletjenje
- 46.65 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem
- 46.66 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom
- 46.69 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 46.71 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
- 46.72 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 46.74 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje
- 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
- 46.76 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
- 46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima
- 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
- 47.11 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom
- 47.19 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- 47.21 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 47.22 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa u specijalizovanim prodavnicama
- 47.23 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.24 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.26 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 47.29 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.41 Trgovina na malo kompjuterima, perifernim jedinicama i softverom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.42 Trgovina na malo telekomunikacionom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.43 Trgovina na malo audio i video opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.52 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.53 Trgovina na malo tepisima, zidnim i podnim oblogama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.54 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za osvjetljavanje i ostalim predmetima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
- 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.62 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.63 Trgovina na malo muzičkim i video zapisima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.64 Trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.65 Trgovina na malo igrama i gračkama u specijalizovanim prodavnicama
- 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.72 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama
- 47.73 Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama
- 47.74 Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama

- 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama
- 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
- 47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama
- 47.81 Trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima na tezgama i pijacama
- 47.82 Trgovina na malo tekstilom, odjećom i obućom na tezgama i pijacama
- 47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama
- 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta
- 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
- 49.10 Željeznički prevoz putnika, međumjesni
- 49.20 Željeznički prevoz tereta
- 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 49.32 Taksi prevoz
- 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 49.41 Drumski prevoz tereta
- 49.42 Usluge preseljenja
- 49.50 Cjevovodni transport
- 50.10 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 50.20 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 51.10 Vazdušni prevoz putnika
- 51.21 Vazdušni prevoz tereta
- 51.22 Vasijski saobraćaj
- 52.10 Skladištenje
- 52.21 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 52.22 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 52.23 Uslužne djelatnosti u vazdušnom saobraćaju
- 52.24 Manipulacija teretom
- 52.29 Ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
- 53.10 Poštanske aktivnosti
- 53.20 Ostale poštanske i kurirske aktivnosti
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj**
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.30 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 55.90 Ostali smještaj

56.10 Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
56.21 Katering (dostava pripremljene hrane)
56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
58.11 Izdavanje knjiga
58.12 Izdavanje imenika i adresara
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
58.21 Izdavanje kompjuterskih igara
58.29 Izdavanje ostalih softvera
59.11 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, video-filmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnost prikazivanja filmova
59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
60.10 Emitovanje radio-programa
60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
61.10 Kablovske telekomunikacije
61.20 Bežične telekomunikacije
61.30 Satelitska telekomunikacija
61.90 Ostale telekomunikacione djelatnosti
62.01 Kompjutersko programiranje
62.02 Konsultantske djelatnosti u oblasti informacione tehnologije
62.03 Upravljanje kompjuterskom opremom
62.09 Ostale usluge informacione tehnologije
63.11 Obrada podataka, smještanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga i sl.
63.12 Uslužne internet stranice (web portal)
63.91 Djelatnost novinskih agencija
64.19 Ostalo monetarno posredovanje
64.20 Djelatnost holding kompanija
64.30 Povjerenički fondovi (trastovi), investicioni fondovi i slični finansijski entiteti
64.91 Finansijski lizing
64.92 Ostale usluge kreditiranja
64.99 Ostale nepomenute finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova
65.11 Životno osiguranje
65.12 Neživotno osiguranje
65.20 Reosiguranje
66.11 Finansijske i robne berze

- 66.12 Brokerski poslovi sa hartijama od vrijednosti i berzanskom robom
- 66.19 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 66.21 Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
- 66.22 Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
- 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
- 66.30 Upravljanje fondovima
- 66.99 Informacione uslužne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
- 69.10 Pravni poslovi
- 69.20 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi i poresko savjetovanje
- 70.10 Upravljanje privrednim subjektom
- 70.21 Djelatnost komunikacija i odnosa sa javnošću
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.11 Arhitektonska djelatnost
- 71.12 Inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.20 Tehničko ispitivanje i analize
- 72.11 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
- 72.19 Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i inžinjerskim naukama
- 72.20 Istraživanje i razvoj u društvenim i humanističkim naukama
- 73.11 Djelatnost reklamnih agencija
- 73.12 Medijsko predstavljanje
- 73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 74.10 Specijalizovane dizajnerske djelatnosti
- 74.20 Fotografске usluge
- 74.30 Prevođenje i usluge tumača
- 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 75.00 Veterinarska djelatnost
- 77.11 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 77.12 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 77.21 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 77.22 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 77.29 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 77.31 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 77.32 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo

77.33 Iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući kompjutere)

77.34 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport

77.35 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport

77.39 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara

77.40 Lizing intelektualne svojine i sličnih proizvoda, izuzev autorskih prava

78.10 Djelatnost agencija za zapošljavanje

78.20 Djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.11 Djelatnost putničkih agencija

79.12 Djelatnost tur-operatora

79.90 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima

80.10 Djelatnost privatnog obezbjeđenja

80.20 Usluge sistema obezbjeđenja

80.30 Istražne djelatnosti

81.10 Usluge održavanja objekata

81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada

81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme

81.29 Usluge ostalog čišćenja

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

82.11 Kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

82.19 Fotokopiranje, pripremanje dokumenata i druga specijalizovana kancelarijska podrška

82.20 Djelatnost pozivnih centara

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

82.92 Usluge pakovanja

82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

85.60 Pomoćne obrazovne djelatnosti

92.00 Kockanje i kladenje

93.11 Djelatnost sportskih objekata

93.12 Djelatnost sportskih klubova

93.13 Djelatnost fitnes klubova

93.19 Ostale sportske djelatnosti

93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabovne i rekreativne djelatnosti

94.11 Djelatnost poslovnih udreženja i udruženja poslodavaca

94.12 Djelatnost strukovnih udruženja

94.20 Djelatnost sindikata

94.91 Djelatnost vjerskih organizacija

94.92 Djelatnost političkih organizacija

- 94.99 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 95.11 Popravka kompjutera i periferne opreme
- 95.12 Popravka komunikacione opreme
- 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu
- 95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštanske opreme
- 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože
- 95.24 Održavanje i popravka namještaja
- 95.25 Popravka satova i nakita
- 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo
- 96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda
- 96.02 Djelatnost frizerskih i kozmetičkih salona
- 96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti
- 96.04 Djelatnost njege i održavanje tijela
- 96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute
- 97.00 Djelatnost domaćinstava koja zapošljavaju poslugu
- 98.10 Djelatnost domaćinstava koja proizvode robu za sopstvene potrebe
- 98.20 Djelatnost domaćinstava koja obezbjeđuju usluge za sopstvene potrebe
- 99.00 Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela

OSNOVNA DJELATNOST DRUŠTVA JE:

55.10 Hoteli i sličan smještaj

SPOLJNA TRGOVINA

- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu,
- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima kao u unutrašnjem prometu,
- usluge u spoljnotrgovinskom prometu,
- izvođenje investicionih radova,
- međunarodni saobraćaj i agencijski poslovi,
- transport robe u drumskom i pomorskom saobraćaju
- zastupanje i predstavljanje inostranih firmi,
- korišćenje lizinga,
- konsignaciona prodaja inostrane robe,
- međunarodna špedicija,

Izvršni direktor može izvršiti promjenu društva uz obavezu upisa te promjene u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici.

Član 7.

Društvo može da zaključuje Ugovore i da obavlja i druge poslove prometa robe i usluga, kao i proizvodnju samo u okviru djelatnosti upisanih u registar.

Društvo može bez upisa u registar da obavlja i druge djelatnosti u manjem obimu, koje služe djelatnosti koja je upisana u registar, a koje se uobičajeno obavljaju uz te djelatnosti.

ODGOVORNOST I OBAVEZE

Član 8.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obaveze Društva do iznosa svoga udjela.

OSNOVNI KAPITAL I VISINA ULOGA OSNIVAČA

Član 9.

Osnivač obzbeđuje za početak rada Društva novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1,00 €.

Član 10.

Osnivač je prilikom osnivanja i početne registracije Društva na ime osnivanja Društva uložio i upisao osnivački ulog u visini od 1,00 €, a isti je shodno Odluci o povećanju osnivakog kapitala Društva od 19.01.2011.godine, koja je donijeta u skladu sa Odredbama Zakona o privrednim društvima, putem unošenja novčanih uloga osnivački ulog povećao za 3.024.555,00 eura, tada da ukupan osnivački ulog iznosi 3.204.556,00 eura, što čini 100% ukupnog osnivačkog uloga.

Član 11.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, po osnovu pismenog ugovora sa osnivačem, ovjerenog u Sudu ili kod advokata, osnovni kapital Društva će se sastojati od zbira uloga pojedinih članova, na osnovu kojih se stiče udio u Društvu.

Član 12.

Ugovorom o pristupanju detaljno se regulišu međusobni odnosi između osnivača i suosnivača u skladu sa ovim Statutom i Zakonom o privrednim društvima.

Član 13.

Svaki član Društva može imati jedan ulog i jedan udio.

Član 14.

Članovi Društva solidarno odgovaraju Društvu i povjeriocima Društva za uplatu neuplaćenog dijela uloga, odnosno za neunošenje uloga u stvarima i pravima.

Član 15.

Ulozi članova Društva ne mogu biti u radu i uslugama.

ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA I DRUŠTVA

Član 16.

Članovi Društva obavezni su da uplate novčane uloge i da prenesu u imovinu Društva nenovčane uloge.

Član 17.

Osnivač koji vrši funkciju organa upravljanja, ili osnivači u slučaju pristupanja novih članova Društva mogu radi pokrića gubitka propisati obavezu dopunskih uplata za člana (članove) Društva u visini tih gubitaka.

Dopuna uplate ne povećava ulog i udio člana, kao ni osnovni kapital.

Dopunske uplate se određuju srazmjerno udjelima.

Zadocnjavanje izvještaja dopunske uplate obavezuje člana Društva na plaćanje ugovorene kamate Društva, a ako su Društvu u međuvremenu pristupili novi osnivači, a dopunska uplata se ne izvrši ni u osvatljenom, naknadnom roku,

Odlukom organa upravljanja član koji nije izvršio uplatu ni u naknadnom roku može biti isključen iz Društva.

Isključeni član odgovara Društvu za pričinjenu štetu, zbog neizvršenja dopunske uplate.

Član 18.

Veličina udjela se određuje prema ulozima članova društva, ukoliko nije drugačije određen ovim Statutom.

Svaki član Društva može imati jedan udio, ako pribavi druge udjele, njegov udio srazmjerno raste (svi udjeli spajaju se u jedan udio).

Član 19.

U slučaju da Društvu pristupe novi članovi, udjeli se mogu slobodno prenositi među članove.

U istom slučaju, udio se može prenositi trećem licu koje nije član Društva samo uz poštovanje prava preče kupovine ostalih članova Društva.

Član 20.

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prenaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se prenosi ugovorom u pismenoj formi.

Član 21.

Smrću ili prestankom člana Društva udio se prenosi na nasljednike ili pravne sljedbenike.

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 22.

Ukoliko Društvu pristupe novi članovi, organ upravljanja koji prilikom pristupanja novih članova bude formiran, može isključiti pojedinog člana iz Društva, ako ne ispuni obavezu utvrđenu Ugovorom o pristupanju i transformaciji Društva iz jednočlanog u višečlano, ili ukoliko dovodi u opasnost ostvarivanje ciljeva Društva.

Protiv Odluke o isključenju člana, isključeni član može pokrenuti postupak pred Sudom. Pokretanje postupka ne odlaže izvršenje odluke o isključenju člana iz Društva.

KNJIGA ČLANOVA DRUŠTVA

Član 23.

Društvo vodi knjigu članova Društva koju se unosi:

- ime i prezime osnivača Društva,
- visina osnovnog uloga osnivača Društva i iznos koji je uplatio,
- izmjene svih podataka koji se upisuju u knjigu članova Društva,
- drugi podaci značajni za članove Društva, ako je Društvo višečlano.

Osnivači Društva mogu da pregledaju knjigu članova Društva, kao i spise i isprave na kojima se zasniva upis podataka.

KNJIGA ODLUKA

Član 24.

U Društvu se vodi knjiga Odluka u koju se upisuju odluke koje se u Društvu donose u vršenju funkcije i upravljanja.

Odluke koje nisu upisane u knjigu Odluka Društva ne proizvode pravno dejstvo.

Knjiga odluka vodi se uredno, a podaci koji se upisuju u knjigu ne smiju se mijenjati niti biti brisani.

RASPOREĐIVANJE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 25.

Društvo stiče dobit ostvarujući svoje poslovanje u okviru djelatnosti utvrđenih ovim Statutom. Neto dobiti Društva (profit) formira se posle podmirivanja svih zakonskih i poslovnih obaveza Društva.

Član 26.

Dobit Društva se utvrđuje godišnjim bilansom.

Sa svom dobiti raspolaze osnivač, kao jedini član Društva.

Član 27.

U slučaju da Društvu pristupe novi osnivači, dobit će se dijeliti srazmjerno visini udjela.

Član 28.

Osnivaču se mogu isplaćivati dividende tokom poslovne godine (međudividenda, sa tim se iznos za isplatu međudividende ne prelazi iznos od 50% od dobiti za odgovarajući period iz prethodne godine).

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 29.

Društvo zastupa i pretstavlja izvršni direktor Društva koji je ovlašćen da zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje i djelatnosti i u vezi sa djelatnošću Društva.

Funkciju izvršnog direktora obavlja – Sanja Medan

Član 30.

Izvršni direktor Društva kao zastupnik može u okviru svojih ovlašćenja dati drugom licu punomoćje za zastupanje preduzeća

Ovlašćenje punomoćnika može biti omogućeno na određenu vrstu poslova ili na određene poslove.

Član 31.

Društvo potpisuje zastupnik Društva.

FONDOVI DRUŠTVA

Član 32.

Društvo ima obavezni rezervni fond u skladu sa važećim propisima.

Član 33.

Društvo može imati posebnu rezervu saglasno Zakonom pri čemu odlučuje osnivač Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 34.

Funkcije organa upravlja obavlja vlasnik – osnivač društva

Član 35.

U obavljanju funkcija organa upravljanja osnivač donosi sve odluke vezane za upravljanje društvom, a naročito:

- donosi statut,
- utvrđuje poslovnu politiku,
- usvaja godišnji obračun,
- odlučuje o raspodjeli dobiti i pokriće gubitka,

- odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- imenuje i razrješava izvršnog direktora i druge organe Društva,
- odlučuje o statsnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- odlučuje o svim drugim pitanjima značajnim za upravljanje Društva.

ORGANIZACIONI SASTAV DRUŠTVA

Član 36.

Organizacioni sastav društva čine njegovi organizacioni djelovi koji se obrazuju prema zahtjevima djelatnosti Društva.

Organizacionom sastavu Društva odlučuje osnivač u vršenju funkcije organa upravljanja, koji odlučuje i o obrazovanju organizacionih djelova njihovom spajanju, pripajanju, podjeli i ukidanju.

Organizacioni djelovi mogu se obrazovati i van sjedišta Društva.

Član 37.

Za obaveze dijela preduzeća, ako isti bude obrazovan u pravom prometu odgovara Društvo svom svojom imovinom.

STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 38.

Društvo se može spojiti sa drugim Društvom , podijeliti na dva ili više Društava i promijeniti oblike.

Mogu se spajati Društva istog ili različitog oblika ako su najmanje jednu godinu upisni u registar. Isto važi i za promjenu oblika.

Član 39.

Spajanje , pripajanje i podjela Društva vrši se saglasno odredbama Zakona.

Odluku o statusnoj promjeni Društva donosi osnivač društva.

Član 40.

Društvo može promijeniti jedan oblik u drugi ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika Društva utvrđene Zakonom.

Član 41.

Odluke o promjeni oblika donosi osnivač Društva.

PRESTANAK DRUŠTVA

Član 42.

Društvo prestaje na način i u slučajevima koji su utvrđeni Zakonom.

Društvo prestaje brisanjem iz registra.

Od imovine Društva koja preostane poslije podmirenja povjerilaca, zakonskih obaveza i troškova, prvo se vraćaju eventualne dopunske uplate, a ostatak se vraća vlasniku – osnivaču Društva. Ukoliko su Društvu u međuvremenu pristupili novi članovi, taj ostatak se raspoređuje članovima srazmjerno njihovim udjelima.

POSTUPAK IZMJENE STATUTA I DONOŠENJE DRUGIH OPŠTIH AKATA

Član 43.

Odluka o osnivanju mijenja se Odlukom vlasnika – osnivača, koja mora biti u pismenoj formi, što se odnosi i na eventualni Ugovor o pristupanju novih osnivača. Ovaj Statut se mijenja Odlukom Osnivača o izmjenama i dopunama Statuta u pismenoj formi.

U slučaju pristupanja novih osnivača, Statut se donosi na način koji je utvrđen Ugovorom između osnivača.

Član 44.

Opšti akti Društva su: Statut, Pravilnik i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Svi opšti akti Društva moraju biti u skladu sa Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 45.

Opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 46.

Osnivač je dužan da u društvu organizuje obavljanje djelatnosti kojom se osigurava bezbjednost na radu, kao i da sprovode potrebne mjere zaštite na radu i zaštite životne okoline, saglasno zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 47.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivače se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi propisi koji regulišu ovu oblast.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivače se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugi propisi koji regulišu ovu oblast.

Član 48.

Opšti akti koji se donose saglasno zakonu, Odlukom o osnivanju Društva i ovim Statutom biće donijeti u roku od 2 mjeseca po donošenju ovog Statuta.

Član 49.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana obavljanja na oglasnoj tabli Društva.

Podgorica,
20.10.2014. god.

ZA OSNIVAČA DRUŠTVA

Bojana Koljenšić

Bojana Koljenšić, po punomoćju